

САНД ОЛОХ

ХАБИАТ
1931 СЫЛ АЛТЫННЬЫ
15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

ХАБЫАТ
1931 СЫЛ АЛТЫННЫ
15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

© № 56 (7129). © 1991 жыл. Ылам мыйын 7 күнө. Олтуорунуңуң © Сманата 8 харчы

ЧУРАПЧЫ МААЙЫ КӨРСӨР

Үләнһиттэр бырааһынныктаағы демонстрацияларыттан

Ыам айыы маңайгайы күнэ! Бүгүн оройуон кинни олохтоохторо, сый айы буоларын курдуу, бэйэлэрин үлэлэрин коллөгистарын быраатын-ыыстаары колонназытар тэҥэ үктээн хаамсаллар. Оттон оскуола үөрэнээччилэрэ сүүһүнэн арас өтөөх шадлары, фланжиктары, планеттары күөрэчи тутан Е. Н. Курашов баатынан орто оскуолаларын таһыттан көсполлөр. Демонстрацияр маңай 10 чаас 30 мүнүүтөэ военкомат томторун анныгар мусталлар. В. И. Ленин аатынан площадь үрдүгүн үлэлэттэр аан дойдутаагы биир саннала-мылларын күнүнэн — Пиэрибэй Мэлиман ССКП КК советскай коруокка ыгырымылара дуорабаллар. Колонналар площадь дикти Долгуна усталлар. «Туругурдуу Пиэрибэй Маай!», «Маай! Эһэй! Дьол!», «Туругурдуу үлэлиттэр сомодолууларын күнэ!» диир сурунтардаах транспараннары тутан площадика мусталлар. РСФСР КК райкомун бастагы секретара В. Е. Попов, райсовет председателэ М. Н. Сибириков, комсомол райкомун бастагы секретара М. Данилов, партия, комсомол ветераннара, Ада дойду Улуу сүрүтүн ветераннара демонстрация кытылыахтарын эвэрдээни көрсөллөр. «Ураа» хаһыы ыгырыллар.

Дойдуга тахсыбыт бары сатарыйымылары суох оҥорууга билини хас биирдэнибит кыттыта наадатын билдирбит. Пиэрибэй Маан күн иһин долгулар, кыа тутта истэр соһуннара арыыда суохтар. Биир дойдумаахтарбыт сахаттан аан бастагы туй оҥолунтарты баһылаабыт Мария Гуляева ССРС Художниктарын союзун чилиһиниз, марафонский суурууга сахаттан бастагы ССРС спордун маастары. Ван Артур Феофанович буолдулар, Якутскайга ытталлабыт «Тулаарыма Куо—91» дьээн саха кыралыбай ыргыттарын кониурусугар эгизэ бэйэ-көһүннэх талыы ыргыттарга ала-чуо билиги кысыып Ира Федорова бастаата!

Бийиги бырааныншынтаады үлэйттэр демонстрацияларыгар сылдыах хас да кабинеттен бастах мыйытыларга эппэтиниллэйтэр көрдөстүбүт.

У. Н. Осипова, учуутал:
— Мин бастакы сыйбын учууталыбын, Чурапчыдоно-сэргэти олус эйэ-бастар эбит. Уруг Чурапчы ыччактарыны кытта үгүстүк бодоруслут, до-дордослут минибин. Бу сласкы чаарылхай быраа-нынчыгынан барыгытын алардылыбын.

Суренхор Жанчин, Монгол яттан сүлдээр тугуу биригээдэтин салангааччмыта:

—Саха Дьоно монголларта майгыныыыр эбиттэр. Бүгүн Эһигини кытта биһирэ уура-көтө бырааныннымытылар, биһирэ ылыыыр дьоллооххут. Быһыл биһиэхэ дойдубутугар Пиэрибэй Маавы быраанынныкытааһын суох, тодо дьэтэххэ, салалта уларыһыта итинник быһыыны үөскэттэ. Вилһити эһиэхэ саҕа таас оҥуола тутуутугар үлэһий 23 буолан кэллибит. Күндү саха доҕотторбут, эһигини бука барыгытын сааскы чарҕыхай бырааныннымысынан эбэрдаһирбитин көҥүл-дэһэр.

М. Н. Сибиряков, рай-
совет председателз:

— Бары биир дойду-
лаахтарбын аап дойду
үлэһиттөрө биир санаала-
һыабын күнүмүн истиг-
ник эвэрдэлиббин.

Бидэгийн асуудал кестере үүсгүүрбүт кэмнэгэр хас биягдрөөн ыал кэтэх хаһаан-йаһтыны тэршнээдүнэ эрэ табыллар буолла. Кэтэх хаһаан-йаһтыбылдах уонна саҥа тэршнээ бадалахтарга сельсоветтар сирэ аһахтарга, бийылгыттан совхозтар оттоон аһыт сирдхэнгэр оттоон күүлэллэр.

Оройуон киинин олохтоохторо уус-уран самодеятельность кыттылаахтарын концертарын площадь аһаҕас эстрадатыгар көрдүлэр. Маай чыһинтэр араас өңгүүх ракеталарынан салют ытылыһа.

Сайылык
рабочай
былаана

Союхозторга, илһимны
ныгта сэргэ, сайыдыкы
тахсым бэлэмэ бу тирээн
нэллэ. Бу күннэртэ оро-
йуоннаары тыа хаһаайс-
тыбатын управлениеты-
гар сайыллыктаанын рабо-
чай былаанын бары ха-
һаайстыбылар түбүрдү-
лэр. Онтон көстөрүмүн,
маныһыт 60, ыһыра 30
уолһа субай сүөһү 27 си-
ринээн көһүөдэ. Барыта
6391 ынах сүөһүгэ 354
ыһыһыһыт, 88 бостуук,
54 үүт учуотлуга, 45 тех-
ник-осемнатор, 5055 ыһы-
райга 101 көрөөч-
чү, 7900 су-
банга 73 бостуук үлэһи-
иэ. Үлэһит илһими, ким
ханнык сайыдыкы таһа-
рын чуолкайдааһын бу
күннэргэ ситэрдиһэ.

Электродлиния, которую саахалланара баар суол. Ол да инин сайылыктарга аварийнай сөзүмүздөрдөр булгуччу наадалар. Билигин баар 13 сойууздар наадыланыны тейлөбөт. Совхозтар «Агропромснаб» предпринимствын (начальник В. И. Филиппов) арнаалар. Мууу хаанаанына, сойууу установаканы болэмизелингө итөөс эмиз элбөх. Билигин баар 26 сойууу установаканын төһөгө үлжире биллөбөт. Оттон муус Карл Маркс аатынан совхозтан уратыларга бөрт измчп, бир-икки сайылыкта тилиниэ.

Р. СОФРОНОВА



Ставропольской кы-
раай. Али Бесленев
уугустары дунтиргашыуз.
Политехнической инсти-
тут СССР историйтыгар
преподавателе, наука
кандидаты сылгыныт
буолбута. Ол нэнинтан
бырааттарын кытары
бииргэ дьэз көргөн фер-
матын тэрпиргэ быһа-
рымыта. «Эльбурган-
ский» совхозтан сир та-
лан ылбыттара. Бырады-
лыбыт бээри нэрэ дөс-
түүдүз, сүүбү нитэргэ
табыгастаах сирэ. Нэнэ
өртө айылдаттан бэлэи
түрүө—эмпэрэ хайалар.
Аллара—ыраас уулаах
үрүччэ. Былырын са-

Ийн сабынлаах площад-
ка, күрүү-хайна тутгубут-
гара, 50 хнаа, адынах
барзаны атылласпытара,
Өсөс көтөр, ынгыра шит-
тэр, сад үүннээр бада-
лаахтар, Сирдэрэ ферма-
ларыг—40 гектар, хо-
дулалара—35 гектар. Са-
баланаары түрөр сезонга
200-чаа тонна үүтү бата-
рыахтаахтар. Кы-
ры-ныраллан техника бу-
лунааллар, үйлдэх-хай-
лаах хотон туттаары ба-
ламизааллар.

Синимонка: Султан Бес-
лемеев бастаны ныйрайнт-
тэн үерөн турар.

С. Тарусов фотота.
(ССТА фотохрониката).

Актив мунһаға ығырыллар

Бу даял ыам ылын 23 күнүгэр райсовет дьонитигэр сарсыарда 10 чаастан оройуон советскай-хаһайыстыбаннай активын мунньада ынырыллар.

КОРҮДЛЭР ВОШПУРУУЛАХ:
1. Саха Советский Социалистический Республикасы Физкультура уонна спорт туһунан Сокуонун бырайыагын туһунан — дакылаатчыт райсовет председатели солбуйааччы Г. Н. Адамов.

2. Саха ССР физкультурниктары уонна спортсменнарын съезигэр делегаттары талыы.

Мунньахха райсовет депутаттара, совхозтар директордара, профкомнарын председателлэрэ, уччаты тэрийэччилэрэ, сельской Советтар председателлэрэ, оскуолалар директордара, физкультура учууталлара, дегсадтар уонна дьааһылаар сэбидиһсайдэрэ, тэрилтэлэр салайааччылара, профкомнарын председателлэрэ уонна физкультурнай-спортивнай активныгарыталаалар, Регистрация саремарда 9 чаастын сабалалар.

Хос бичаары: муньяаха Физкультура уон-
на спорт туһунан Сокуон быраймагын сэргэ
нэбилдэниһини эт-хаан өртүнүн чэбдигирдин,
билигин кэмэ физкультураны уонна спорду
сайынаары хайысхаларын туһунан кини
кэпсэтин барыаҕа. Онон ыгырыллыбыттар ити
бошхуостары миэстэҕэ дүүллүһэн, сүбэлэ-
һин баран, чопчу этинлэрдэх кэллэх-
тээхтэр.

Райсовет президнума

КЭСКИЛЛЭЭҢИ КЭПСЭТЭР ЭРЭЭРИБИТ...

Таатга уутун Чурапчы күөлүгөр киллэринни хайдах утарсалларый?

Аймлаа араас хүчүм-
дэйдэрин, сут-кураан мис-
кирдиэрин, үгүс алдар-
хайдар аагчызынгарын
көрүбүт ахан оройуом
мут. Грандаской уонна
Аба дойдуну номускуур
сэринлэр, хоту дойдута
көһөрүү алдархайдарын
үчүгэйдик өйдүүр буо-
луохтаахпыт. Итилэр со-
дулларыгар, ордуу кэп-
пик кэмгэ, санитарнай
турун мөлөөһүнэ, дьон-
сэргэ доруобуйата айты-
раалына тахсыбытын эбэн
кэбинин. Ону сэргэ араас
сыстыганныах ыарыһалар
албэббиттэрэ маддьэ-
суох. Балары кытта сийи-
лин билсиптэн уонна үө-
рэтэн баран, Саха ССР
правительствота оройуо-
ну, бастатан туран, уулам
хаччыһымын туссарга-
та, айылга атын да со-
дулларыттан араагыч-
тымырга көмө дьаһалла-
ты болонтоһубута.

Утгуу үгсөтөрдөх чур-
рагчылар уу болуруонун
уналлакка-кыгаппазкык ре-
волюционерлик былаа-
рыах тусталхыт, онуоха
бүтүүн активнайлык кыт-
тарбыт наада. Оройуон
нынни уунап хааччы-
быгыс Амма уутун Таат-
тада бырахтарым, Лепа
уутун оксөтүү, сар аныч-

паады ууну көрдөһүн
уонна олохтоох уулары
хаааанын бырайыктара
баалар. Итигэргэ бары-
тыгар бэлэмизини үлөш
мытан тэрээһингэхти-
ни түмсүүлэхтигин
көрдөрүө, ханык быра-
ймак урут кыалларына
бэлэм олоһуох тустаах-
пыт. Оройуонга 1967
уонна 1980 сыллардааха
каабит «мас атахтаах»
уулары, бааммит суох
буолар, кыһан туһан-
макка хаалбыштыгын үчү-
гүйдүн ойдуур буолуох-
таахпыт.

Нэгдүгээрх аймаг
уонна тугтар уугун
халдмал, олохууга
ой-салд түмдүүтэ
олуу үүсгэй, Бу—үй-
лэх, нэгдмэлэх дымал.
Оройун бочуутгах
гражданна Д. П. Лаз-
рен баяраймын сүннү-
нэн оройун киинигэр тэ-
риллэбт кииндэгийн
бөлөх специалистара нэн
сыл устата үүрэтэн, чин-
чийн бэлэжээбт Тээ-
та уугун Чурапчы нуул-
тар быхартыны система-
тын бастагы үүтэл олох-

хо коллериаллар нэмэ
нэлбит бирнэмэтигэр Су-
буруускай ааһыан соххо
сорох салайааччылары
уонна специалистара
утарсыбыта буола са-
тыыллара олор сыйыа.
Төттөрүтүн, биир сүбэни
булуох, Чурапчы уонна
Хатылы олохтоохторугар
хайа өртүөн табыгастаа-
бын, улахан туһаны ара-
дыахтаарын сүбэлээн то-
булуох кэригилээх этилэр.
Оройуон киинин уонна
Хатылы бөһүөлэгин 9 ты-
һылыча кэригэ олохтоох-
торо ити улаан уталып-
пыста хайа сатаарыһан,
хайата барыстаарынан кө-
рүп түргэнник олоххо
кыллэрар туһугар уопсай
тыды булуохтаахтар.

Хатгалы селский Советын председателз А. Х. Павлов мууе устар 25 кунугор Таатта уутун Липпэлээххэ куттарар туһунан санаа атастаһыытыгар ким бакалаабын сыһарыта. Онуо соххо салайааччылар, специалистара, рабочайдар, ээрин уонна үлэ ветераннара, нийиэнэч кыһалалар

тара кыттылыны ылыбы-
тара, Көрсөтүн ички ангы
хайдынан утарсыллаах-
тык барбыта. Ити курдук
уонсай түмүккө калбокке
гардааны буулбуга, Ка-
лини А. В. Ефремов, И.
Я. Чингизаров хаалды-
нар, модыйсан туран. Д.
П. Лазарев быраймагы
бырчестынар уураагы
алымнарбыттар. Иттин
бойе элнит тылыгар тура-
ры сатаайынтан атынын
идеалдыкка табылбай-

Народнай Делуутаттар
Хатгалы сельский Совет
президиумун кииз
ыгырылсаах муну ара
куус устар 29 күнүгэр
буолбута. Ойно Таатта
рутун Липпэлээххэ кутта-
аруу туһунан боллуроос
эмпэ турбута. Икки эһи-
ниак олохтоохторун уоп-
сай нэтирээстэрэ буола-
аһынан, туох дараагы мек-
күөрэ, утарсыта суох,
руну алас толкуйдаа-
аһынары хатылаабакка
уран, боллуроубу нэ-
пидлээхтик быһаарарга
иэн буолбута. Ойуоха
лаастарбыт куурбута-
най халлааттарын, кыа-
аһынары кыһаарыт

лэрбит уолбуттарын учуоттаан, курааны утары охсуһуу ижкиллэх быһаанынан сайдайтарыытаадаата ыйыллабыта. 1941—1942 сс. алдьархай ааһнаабатын туһугар улахан күүллэрбитин уулаһнарыы, сини төбө бамалларынан мунуһукуу хайскахта турбута. Онуока бэйэ күүһүнэн кылыахтаабынан, саамай табыгастаабынан уонна уу кэлэр түбэлтэлитэр бэлэмнэнир үлэһэн буолдохтаабынан Д. П. Лазарев бырайыага кэпсэтир минниһэн буолбута. Ону сөргөтэ тингэ Амма уутун Гаахтаада быраахтарыы, Лена уутун өсөтүү, сир минниһары уулары көрдөөбүн састыа ыйыттылаахтартар эмээ ыйыттылаабыта.

Саха ССР правитель-
ствота билинн сройуоһуну-
тутар уу бопсурообутар
100 тыһ. солк. көрдө.
Ону толору туһаныах
устаахпыт. Оһон, баста-
ан турар. Таатта уутун
Иппэлээххэ куттарыы
үлүһүн мааһа-көһө, ма-

дүмдээс гадна хөдүүн хөдүүн
уу анигыг хаалбыга ула-
хан буулгах, ону атын
сирдэж чөдүгэр түн-
рини оройуон салалта
көрүөх тустаах. Итин
сэргэ бааһиналары нүөл-
сүүү систематыг ил-
лэри кыага Үөскүүр,
Харбала, Сугулаан, Ла-
халы күүлэригэр ууу
бырхатары тунуан ээ
да барыллыбат, табыгас-
таах усулуобуйа тарил-
лэр.

Президиум муньбадир
ити сөлгөх идеялары
утарсааччылар, өнөн-мн-
бан сатаматтан Дакдас-
тан куолудуу сатааччы-
лар суох буолбаттылар.
Түмүккэ Хатылы сели-
н Советын президиума
сонна оройуон киинин
инциативнай бөлөхүн
идеяларга кыттымалаах
муньбаахха икки өртүттэй
субалланы Таатта уугун
Импалээххэ куттарыы
болпураруоху быһаарыыта
комиссиялары тэрийэргө
уураах ылымна.

Н. СОЛОВЬЕВ
орайуон бачхоттаах

Советтар: тыл уонна дьыала

МЭЭЧИК ТЭПСЭН БҮТЭР ОРДУК

[illegible]

«Совет хотонго сэлдмийт», «салалта үзэлдир усулуобууабыгтар кыламат», «отделение салалтата уонна Совет өйдөсөттөр», «үлэһиттэр кыһамнылар суохтарыттан борооскулар ырдылар» дьин, онтон да атын айаас прыткнаттан, кэмнгар атыллыттыгылартан сирдэтөххэ, баскытынан, рабочайлар салалтара кэлтэйдия сонноуулар суох буолбатах. Билр сайын командирунага сылдан «Нэсип» ферма кыстык хотонугар таарыбытмын. Үлэһиттэр салыааныа кестүттөр этэ. Кэминлэрттэн бөх-сах бөрө айылаан хаалбыт, бэл талору кирдээх уулаах биздэри билгитэн турар. Аны сайдыыкка тахсыбыттара билр да оһох биллэтэ суох — биллэбэт, бөх устан ылыбттар. Субуотунуугу кыһан кысхыр, тыһыан түһүөр дээрн хотоннорун сыбаа-банна холкутук олорор ыһыһыыгыттары эмнэ көрбүтү. Билр күһүн тийбитим Совет преседетел милиция үлэһиттерин катта быраагаалаан баран дьылларигэр хоммотторо түөрт хоммут үлэһиттарын көрдүү сылдьяалара. Оһон ветврач Ю. П. Ксенюфонов үлэһиттар режимн тутустатарын, үчүгэй турунтаах борооскуларын ылан баран быһа түһэрэллэрин туһунан эһинтэ талору олохтоох буолуо дьин итэйдийбин. Вайа тустаах үлэһитгар итинник сыйлаһыһанан ням эрэ иһингар, үлэһит курдук туттар, атын кыһах сонноһон көбүнэр табыллыбата буолалары?

Советтан рабочий эрэ буолбакка, нэһилиэк олохтоо до барыта туохха наадыларын бытархайыттан бодоһор тийэ ирдир. Ыымбарлааччылар туруоруусуларынан орто оскуола аһыллына. онуктарыны котельная кэпэтиллине, оболорго анаан буфет тутулуна, сылаас туудат ситириллэр эрэр, истерской тутуута саҕалына. Боһуолакка сбербанка астарыны туһунан боллуруос хамсаата. Кинилэ маһаһына олбуордигина. Сессия быһаарылта, тахсан. Титтээх ферматын хотонун иттиэр системата ылгас болуулоххо оҥоһулаубута. Совет президиумун быһаарымынан коммунальнай оҕонно хаччылааччыларга 90 бырыһанналарга ортун мастар ылдырыллына. Итинтэн да атын үгүс-үлөх бопурубу Совет кини депутаттары быһаараллар.

Быстаттык ыйлаакха, д. 1. Липрикова сизанер урар, ытты, кылытыр оол дуруостарынан дыйынтынар ооготалашанан кымыстыа ооһуотунаа ыытылар бары кылытырнан дыйынтынар кылытыр, тартыт, кымыстынаа салыыныччыларын ыттыты ытты-тартыт үлөһүтэр түмү тардар.

Итгнэ эвч барьсъян то-
до эрдэмтэтэйм? Совет
үзэнхр этиин, илн
үзэтин бүгүнү лэм кор-
добулларигор сон түбэ-
пинхэрэн оидоолун тууш-
нан этээрн, Хөлөөур, Со-
вет ханлайыстыбынна
болпуруостарга хийдэ
орослохтаагүйн, уруксу
яардук барагзданыи
нуудга тэгнэ хотон нэри-
йэн дуо? Итгнэхэ тус-
тах бичигдехир, управ-
ляющий, зоотехник, вете-
ринар, о. д. н, эпизеттээх
элбэх зогсог. Советы фер-
ма, отделение балайн-
мытын билбэт, сессияда,
президентига болпуруолу-
сийа-хото тууруобит,
илыннар бышмарыларын
толорбот буолларына,
критикамнахха сон эте.
Оттон үрдүттн «Совет
Ферма» сыдыббат»
дин - хокуруйуу олого
суох. Сити сессияда Со-
вет уовна отделение са-
лаалалара бир тылы
булбатахтарын туһунан
этин биэр Оттон ол туох-
ха көстөрүүн, ону хийдах
туоратнахха себүн туһу-
нан тыл да суох. Бу бө-
дөн боччумнаах критика,
киналлр сонгоһон күүста-
рин түмэн үлдэннеллрит-
тэ бүтүн иилилик дыл-
нун олово-дьаһада, дьыл-
баты тутулуттаах. Хоом-
буох илин, сессия итиикэ-
хэ хатыны да сымандыды
бирбэтэх, кэлин аргыл-
дын көрбөтөх.

Волонтеры эрэ буол-
бешка, атын үтүс нэһи-
лээннэ общественнай
бароодатт көһөһүннэрн,
бороһуулсууннэрн утарн
оһуһунн сороһоһ нымн
наа бастараан буолар.
Дьону көһтө үлэһиннр,
киһилэрн иһтэр саһа, со-
нуһ, дьайыһаһаһа форма-
ларн көрдөөһүннэр уонна
олоһтоһуһунн бэрн Со-
веттар үлэһтэһтэрн
сеп этэ, Волонтер Советн
сесияһыгар «салал-
та наар бирэһтэһтэрн
эрэ» дьэһ аһиһ иһиһ
ниһ санаһыһ үөһтэтэр.

Совет кууһа—депутат
тарыгар, Киһилэр бэрн
өрчүннээх, инициатива-
лаах буоллаһтарынн, үлэ
түмүктээх буолуон сеп
Холобур, иһи Д. Р. Иһи-
көөһаһаһ курдук, бэрн
ере аһыһыһыһыһ үлэһ-
иннр буолуһунн... Отһон
манна былаһһарынн өһ-
сөһон бэрн уонна көһһилэр
депутаттар суох буолба-
таһтар эһиһ, Совет өр-
гүүтүнн киһилэрн үөрөһүнн,
үлэһтэ тардыһ да көһү-
төһтэр.

Ити барыта нәбиләргә сайланганыгар, джон-сәрә-
виллдратыгар охсас. Олар
узыни, алызатаншәһәй
мәзәчк тәһсини тохтор
ордук.

М. СИДОРОВА

Уус-Алдан оройуонун Баатарайыгар олохтоох Аманатогонор уэһинт дьон этилэр. Адалара кэлхон ханым да үлэтиггэ туора турбат киһи эдэр сааһыгар күү сириттэн барбыта. Иилэлэр ханньын-сыттылары, сайыннь арылах сүөһүлэрин сүл таһаарар мөккүөрүгэр кэргэниинэн ходуһаттан төхсүбэт буолаллара. Сарсыарда оттуу барбыт дьон киһи ханын оҥо көтөҥө кэлэллэрэ да баара.

Ийэ барихсан сүнийгар элбэх оёо хаалбыта. Убагдара Ньунулай нөмөтүрэх буолубута. Ол да үчүчүбетага, дойдугулар Совет председателини үлүһүн олорон сэрнигэ ыгылар баһискини туһуута. Фрогкка тийбэдиэ эрэ тыйаһыан өлбүтэ, кэнигэр 5 оёто туһаайах хаалбыта.

Олох долгушара ил-
ийн хангай-ханы тэрд-
бэлхээрэй? Амнатортар
Чурагчыны буудаларыг
бүхгэр тэрвэбүүтэрэ
Александра бу дойду
уугар Семён Максимович
кэргэн сүнтэн кэлгитэ
тэрүет буолбута. 1949
сыллаахха Якутскайдаа-
гы кулгуурнай-сирдатор
училищениы бүтэрбит
алэрсээн Мария эдэишэ,
ийтэ ологор сирдотор.
Чурагчыга, библиотекэ
забиятисааннаа айдан
кэлбитэ. Онтон армияттан
убайа Ефим кэлбитэ.
Олох Баатагай сириттэн
букаатыннаахтык тэйнэ, бу
дойду дыоно-сэргэтэ буол-
бүүтара.

Од араах туурт уон то-
дусе сыттан албах хаар
уулуун ааста. Мария Пе-
тровна оҕолорго сана
диплом ылан үлэһит био-
графиятын саҥалаабыт
бууллаһына, субу соту-
таарыта ону түмүктэстэ —
бөрүөттэх сөнүһүлэһинга
барда.

Очлолорго библиотека
билгитэ «Магариачан»
гипотетр дунгитэр баа-
ра-суога 16 кв. м иланнэх
тоско уэллинэ. Эдэр сэ-
бииндсэй сыйла итин
кэгитэри ситиснута, кини-
тэри аадааччы байга та-
лар буолбута. Библиотека
совета ороһунга 100-
кэ аадааччыны хабы
уэллинэ. Библиотека-
р араас биччэрдэри,
дискуттары ытталлара,
ыйыстанзалары төрүйдэ-
лэр, концертары көрдө-
лөттөрү. Араас те-

матическая павкалар
огоруу, көмө даяарыган
(кэдин баатын омыт че
малына динилэре) үлэ
тин очкотоогуттан үөлүй
бүтэ.

Библиотека сэвэлдэсэйн үлдэгч итгээн эрх мүүсүрдэмтэй этэ. Ийнхүү намны санхүүгэр 11 хоног отуук майнаан хаачуулын үйлдэлдээ сүтээрдиллэрэ. Хантаг амьтараахтан хэжээт, гута үлдэллэр сүрин гүргээнгэр харага хатанара — мас баар дуу, сүөх дуу...

Бүгүн—сибээс бары салааларын
үлэһиттэрин бырааһынньыга

Киһи киэнэ
кэрэтэ

Үчүгэй төрлөбөр дьобур-
даах үлэһити 1964 сый-
лаахха оройуоннаабы
Культура дьыһити дирек-
торынай бигэргэһиттэрэ.
Директор уонна худрук
эһиз обществоһоһи тү-
мэн бүтүн оройуон куль-
турнай дьаһалларың тө-
рийэһллэрэ, республикаа.
Россияа тийэ фестив-
наларга, конкурстарга
кыттаһаллар. Көрдөрөн
агитацияны тарыйың.
Россияа үһүс мастаһа-
һиттэрэ. Ити сыйларга
Культура дьыһитигэр бэрэ

тэхэй Духовной оркестр баар буолбута. Ону сайаары ууучча уола Эдуард уускуутаах уһун религиялар кэминлэринтэн кулуунка хоно хаалара да аһынара суоҕа. Дьылгыт ууһутай иньэргэтиллэри художник, пост Семен Семенов оҕороро, араас түһүмүһү уотуһан-күөһүһүн кинемеханик Екатерина Дьячовская хааччыыра, контролер Александр Иванова, кассир Евдодия Местникова бары үлэ-сабыта түсүһөн иһэр хоһуун дьон этилэр.

Ыйбата, полкестив илдьэх-айаллох, үлэһит буолан, кыайтарыа да суох кымайтарыа. Чэ, холобур, суох баар аһылыктарын, мааларын-салдарын сүтэн баран иһиликтэринэн сабыы тасароллуу баралларыа, оттуг маһа содо-гонокалазынтан саҕа

лаан өрөмүөн үлэтин
Аэлэрэ мыталлара,
быһыһтар нэһиллэктэри
үмүрү тардан иллэрэ
араас оһолуктар, булүү
дэлэр быһастакаларын

1967 снлдаахх Мария Петровна олодун эйгэтэ эмвек уларыйыта — кинни Чурапчы селсезнэ Советын секретарынаа быыбардаабыттара. Итиннэ 1973 снлдаахх дээрнэ үлээлэн баран, «Союзпечать» огдосениетыгар на- чальнигынан аламбан бар-

ры салааларын
бырааһынньыга

КИЭНЭ
ЭТЭ

бүтэ. Бүхээтн тарагтыг-
га сэтгэлхилэрин ийн
коллектив «Прав-
да», «Советская Россия»,
«Красная Звезда» ха-
һыаттар, «Хогугу сулус
сурунаал редакциялары
Бочуотунан грамотала-
рыннан набаарадаламмы-
та. «Спортлото» оон-
һуунуу үрдүк тэрээһин-
нээхтик ыһтарга көмө-
то эми бэлэстэммитэ.
1950-с сыллар саала-
һыларгыгар бүтүн оро-
дун үрдүнэн баара-суоба
2 тыһ. экземплр ха-
һыат уонһа сурунаал
сурутууга кэлэрэ, оройуон
хаһыата 500 эрэ экзе-
мплярһын тараһана. Ви-
диги сыллаһы сурутуу
суумата 260500 солк. та-
һыта. «Сага олох»
4000-тал таһса экземплр-
һыннан бүхээтһинэр. Ити
барыта «Союзпечать» от-
делениетын үлэтин кытта
быһыһат ситимнээх.
Ону ааһааччы сорох сир-
дэргэ периодическай бэ-
чээккэ сурутуу хайдаһыт-
тан да көрөн сеп.

тан да коруун сеп.
- Мария Петровна бочуу-
тах сууныаланга та-
дыста. Итний бүгүн эгэ
үерэмиччэ этэр буолба-
тахпыт. Хаһа үлэһит буо-
луовуттан сирдэллэһит
сирэ, былаанын толорбо-
тох патилетката диэн
суох, Кини тус байэтин
архылыгар РСФСР Вер-
ховнай Советынан саба-
лаан республика, оройуон

үдэлзэбит тэриглэлэрин
Бочуотунай грамоталара,
куоталааны ынааһынаа-
бын туохулуур аяктар,
дипломнар, махтал су-
руктар элбэхтэр. Тустай
үлэтигэр үрдүн сыанабы-
ла биэрэр докумуоннары
сарга өр сылларга пар-
тийнай тэриглэ секретарь-
наан, оройуон биир тар-
бахха баттанар общест-
веннигинэй сыаналаан
ылбыт грамоталара,
махтал суруктара эмис-
бааллар. Оһио сөн пар-
тия ханна анырыан
утуо суобастаахтык Үлэ

дүгээр үндэстний тус
дэлгэр" дугуйн үндэс
дэлгэр бааллаар. ССНП рай-
комун штаты ташиван
инструктора, пародина
суут сэтгэгдэл, сельсовет
депутата... Игнине бары-
гыггар кини туох баар
күүбүн-ялалды, олун са-
наатын биэрэн үлэлзоби-
тэ. 1961 сыллааха рес-
публикаттан 11 буолан
Бурятскай АССР-га кул-
тура үлэлтүтэрин мууна-
бар кыттыгытара. 1963
сыллааха коммунистиче-
ская үлэ ударинга буол-
бута. Олодун итгиник бэ-
лэз түгэниэрин захтах-
ха, бука, үбүн испиник
буолуох этэ...

Мария Петровнага докторо бэлэхтээбиг альбомнарын көрө олоор бичиги көрөтөх эдэр саасыт — кинилэр эдэр саастара — эрчимнэх да-
баны, көрө дабаны эбиг дин санлыгын. Бу субо-
туньуктаан ныргыта
сылдыаллар, бу муучча
ныма Мария Титова
«Сардааны» сахалы
толоро турар, отто бу
кинилэр ааттылларынан,
«Музыкальная Мот» —
Матрена Егоровна Васи-
льева, мелодист, Саха
ССР культуратын үтө-
лөх үлэһитэ — нотанан
толору лапка кыбыны-
лаах ыксаан илэр, «күн
күнэ кэрэтигэр, килбик,
сэмэй» «Маарыада»
Семен Семенов хохоси
сурууан сырыланптыт

Үлэнэн, дөгөттөр үөрүүлэринэн толору шабуун олохтоох Мария Петровна Аманатова. Бичээтн, ол ийигэр бийиге «Сага олохпун» уйун сийллалга дэньһан пропагандалаабыт, тарангыт үтүө киһибитигэр, Сибээс Үлэһитэрин күнүбүд эбэрде. Вочуоттаах сынһаланыгы хас бигирди күнүс Үөрүүнэн үрүлүйдү дин албаатахпыт буол-
лун

М. НИКОЛАЕВА



ГЕРОЙГА АНАЛЛААХ

учууртал. Дмитрий Дмитриевич Эверстов Суурин Омолзон аяар уонга диниэг ил хайаанкоох общественнай уладин тудуулан кэпсээтэ Кытаае чааһыгар Үөрэнэччилэр сүрү

«Вааччы «Чөөлө», «Чуу-
нээски» дини айымныларын
мрытыстарлар. Ити
канинтэе Ая Посельская,
Али Степанова, Кости
Старостин уонна Сена
Пестерев. Чөрөөхтөрү

уһаайда-музейга сылды-
быттары, отгон Мана
Павлова Якутскай куо-
рука литературнай му-
зейга сылдыбыттары
тустарынан ырыхсый-
лахтик сыһаргааттар.
Овоһор таптааһах суру-
уахчылар Суорун Омо-
дочон Саха өйөһө суру-

бааччыларыттан баста-
нып Социалистическай
Улз Геройун аатын ыс-
бытыттан үөрөн-көтөн,
кенин айымпыларын өс-
көн шүгөн-тогон аарыях,
бидеяниэх буолан тарбас-
тылан

Сахабыт сирин оройуоннарын, куораттарын, дойду бары ыраах муһунактарын кытары радиолар, телеграфынан уонна телефонунан сибээстэрин суукка хайа баарар көмүгэр харгыһа суох буолуутун оройуоннары диниэй - техникескэй сыах үлэһиттэрэ дьуһурустубанан төгүрүн суукканы быһа «тура таһынан» туран хонтуруудаауулар, суһал өрөмүөннэри ытталлар.

Видлигини сибээс аппара-
тураларга уруксулартан
олус уустуктар, биринчи-
чистер, Маныхаа электро-
механиктар бэйэлэрин
идэлэрин толору баһы-
лаабыт арз буоллахтары-
на бүтүн оройуон
сибээгин хааччыныахты-
рын сөн

Дарил Николасын Пестерев бэйэтэ сөбүлүүр талбыт идэтинэи 21-с сылын электромеханигынан үзүлээн кэлэ. Коллективналар эдэр специалистарга наставник быһыытынан элбэх сыратын-харатын ыытта.

Синюкка: старшай электромеханик, ыччат

Диринг агрошколатын
ккн бэлэс малдаахын үе-
нэ Уламжлагын арга-
барыг сууриатчигатар
дүүрүн Омологонго Со-
циалистический Улс Ре-
сбун үргүк арга нэг-
дэлдэгтүнэн нэгдээтүн
малас чааһа нугуулыг-
Уламжлагын арга-
барыг сууриатчигатар

Рынок: оройуон сүрүн туһаайыларыгар мин этиим

ИДЭТИЙБИТ ЗВЕНОЛАР БЫНААРЫАХТАРА

Билигтін совхозтарда
манынхысыт тийнбэт
Тово днэтэххэ, холобур,
бывизэхэ иэлин кэлнэгэ
манынхысыт тийнбэт днэ-
ннэрэ куобхотунна днэ-

В. Зинин фотота.

1900-1901



В. Матвиенский фотота.
(ССТА фотохрониката).

В. Матвиевский фотота.
(ССТА фотохрониката).

Э. ГАВЫШЕВ.

Е. ТАВЫШЕВ
архитектор-фермер

ЭСТАФЕТА БАЛАҢЫАННЫТА

Кыайы күнүгэр аналлаах Чурапчы сельской Советын бириниңер эстафета оройуон киинин тарилталары аһаас кураһтаныларын балаһыанньата:

I этап—19-24—эр киһи—300 м.
II этап—19-24—дьахтар—200 м.
III этап—25-29—эр киһи—300 м.
IV этап—25-29—дьахтар—200 м.
V этап—30-34 эр киһи—300 м.
VI этап—30-34—дьахтар—200 м.
VII этап—35-39—эр киһи—200 м.
VIII этап—35-39—дьахтар—100 м.
IX этап—40-44—эр киһи—200 м.
X этап—40-44—дьахтар—100 м.
XI этап—45-49—эр киһи—100 м.
XII этап—45-49—дьахтар—50 м.
XIII этап—50-тан үһсү—эр киһи—50 м.
XIV этап—тэригэ саһаһаччыта—50 м.

Саастара паспордарынан ытыллар. Биринс фондатыгар бирини хамаанда 100 солк. ниллэрэр.

Үөрэнэччилэр эстафеталарыгар кыра группа V—IX, старшая группа X—XI кылаастар иһирсэллэр:

I этап—уол—300 м.
II этап—кыыс—200 м.
III этап—уол—300 м.
IV этап—кыыс—200 м.
V этап—уол—300 м.
VI этап—кыыс—200 м.
VII этап—уол—200 м.
VIII этап—кыыс—100 м.
IX этап—уол—200 м.
X этап—кыыс—100 м.
XI этап—уол—100 м.
XII этап—кыыс—100 м.
XIII этап—уол—100 м.

Биринс фондугар хас бирини хамаанда 36-кыыс солк. ниллэрэр.

Бары хамаандаларга мандат ыам ыйын 8 күнүгэр 17 чааска сельсоветка бериллэр. Кыайылаах хамаандалары харчынан биримэйлэр куутталлар.

КОМИССИЯ.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ УЛЭ ВЕТЕРАНАРА!

Норуот үөрэтириниң оройуоннааҕы отдела эһиттэн оройуонка үөрэх сайдыытын туһунан ахтыларгытын ытаргытыгар көрдөһөр. Эһиң үлэллэр кэмгитигэр оскуолада туол бэлэ, улахан суолталаах түгэнир буолбуттарай? Киниэхэ биргэ үлэ-эбэтирэй? Ханнык көрдөһүннэр булуулар, арыһылар баалларай? Киниэхэ ордук айымньылаахтык үлэ-

лир этилэрий? Хаһа сыһан хаһа сыһа диэри үлэ-эбэтирэй? Ханнык предмети үөрэтириниң? Туох дуоһунастаах этигити?

Ахтыгытын уонна хэартысыатын бэс ыйын 1 күнүгэр диэри методическай кабинетка туһаргыт наада. Ыйымтыларга эһити 21-295 телефонунан ылааххытын сол.

Районо, методкабинет.

Чурапчытааҕы краеведческой музейга уусуран оҕоһуктарга нэһиликтэриниң түмүктүүр быыстанка ыам ыйын 20 күнүгэр диэри көрдөрүүгэ туруоруллар. Кэлэи сымдаргытыгар.

Культура отдела.

Чыаппара теллэатыгар бу күнүгэр саһаһан помидор, огурсу расадалара 2-лин солк атыыланаллар. Ону таһынан бэйэ сизмэтиннэ үүнэриллэбит арбуз, лагана, рий, тыква расадалара бааллар. Расада албах, наадылар, теллэдалахтар да ылаахтары сол бааллар тиэтэни, маһааххыт.

Я. Г. ПАВЛОВ.

УЛЭБЭ ҮҮГҮРАБЫТ

Суолу тутар-өрөмүөн, күүр учаастакка маһын үлэһиттэр наадалар:

1. ДТ-75 тракторга трактористар.
2. Д-26С тракторга бульдозеристар.
3. Автогрейдеристар.

Ула чаһыгар кэлэи капсэти. Телефоннарыт: 21-118, 21-291.

Администрация.

ЭБЭРДЭЛИНБИТ!

Күндү эбэрибинити, сибээс ветеранын, урунукта советскай үлэһити, бу кыһыннааҕы диэри «Союзпечать» отделениетын начальнигынан үлэ-эбэти АМАНАТОВА Мария Петровна пенсияда, бочуоттаах сыһыаналык тахсыбытынан, олохун бэлэ сыһыан уонна Бэчээт күнүн, профессиональнай бырааһынныгынан, итинтик, истинни эбэрдэлибит.

Баһарабыт кырдыар сааска тумууга да ылларбаһа, бинигини кыра оҕо эрдэхтэн бөөбөйдөһөн, үөрэттэрэн, киһи-хара, үлэһит оҕорбут оҕолорун, сизэтигин үөрэ-көтүтэ аһы да уһунук, дьоллоохтун оҕолортор.

Уус-Алдантан Максимовтар, Амматтан Аманатовтар, Оймокоентон Малыхтар, Якутскайтан Туриннар, Бандеровтар, Чурапчыттан Максимовтар, Макаровтар, Аманатовтар, Смирниковтар, Поповтар, санһаһыт Алевтина, убайыт Ефим.

х х х

Саамай күндү киһибит ДУРАНОВА Зоя Алексеевна Маай, Довордохуу, Эһэ, Үөрүү бырааһынныгынан ис сүрэхтэн эбэрдэлибит. Үгүс-албах түбүнүн, ааспыт сымдарлааҕы сыраларын, үгүс-өҕөһүн бүүс-бүтүнүн түмүктэп бары махталы этэбит. Күнүгү сырым сырыт. Бары баһаам бааларыгар барыта туолунар, соргулаах буолунар.

Данилова Акулина Андреевна, Павлова Зинаида Николаевна, Каженина Ефимия Митрофановна.

х х х

Колхознай тутуу, Ада дойдуну көмүскүүр сэрин сымдарыгар тыыл ветеранын, тапталлаах киһибити, эбэрибинити, хос эбэрибинэ ЛУШИНА Анастасия Яковлевна 80 күндү эбэрибинити, эбэрибинити, хос эбэрибинэ ЛУКИН Афанасий Захарович 86 саастара, биргэ оҕолорутара 58 сымдара туолалларынан уонна немецкай фашистары кыайы күнүн истинтик-истинни эбэрдэлибит. Биниги туспутугар кыһынныгыт, сылаас тапталгыт иһин, олоххо бэйэбит миэстэбитин булунарбытыгар, дьону-сэргэни кытта таһыгар хардылаһарбытыгар көмөһүт иһин бары махтал тылларыт этэбит. Эһиэхэ өссө чэгиэн доруобууһа, кырдыары билбэт уһун үйүн, илээх олох, барыбыт үөрүүтүн үлэстэ сымдаргытыгар баһарабыт.

Кыргыттаргыт, уолгут, сизинэргит, хос сизинэргит, кийинкит, күтүөттэргит.

х х х

РСФСР норуотун үөрэтириниң туйгуна, педагогическай үлэ ветерана, түөрт оҕо тапталлаах ийэс КАМНЕВА Мария Ильинична 75 сааһа туолбутунан Амма орто оскуолатын коллектива итинтик-истинни эбэрдэлибит. Киниэхэ кытаанах доруобууһа, кырдыар диэни биллэрбэт дьол-соргу аргыстаныгар баһарабыт.

х х х

Күндүтүн саһыар киһибити, эбэрибинэ ЛАЗАРЕВА Елена Антоновна 72 сааһын туолбутунан ис сүрэхтэнигэр үөрэн-көтөн туран, итинтик, истинни эбэрдэлибит. Баһарабыт чэгиэн-чэбдик доруобууһа, дьолу-соргуу, Аймах дьоннорун куруук үөрэ-көтүтэ сырыт.

Оҕолоруг, ийинитиг, сизинэ Аһан.

х х х

Күндү көргөмүн, аҕабыт, эбэрибинэ ФЕДОРОВ Егор Петрович 70 сааһын туолбутунан ис сүрэхтэн долгуһан туран, итинтик-истинни эбэрдэлибит. Баһарабыт чэгиэн-чэбдик доруобууһа, дьолу-соргуу, Аймах дьоннорун куруук үөрэ-көтүтэ сырыт.

Көргөһүг, бисе оҕог, кийинтэриг, күтүөттэриг, алта сизинг.

х х х

Күндү аҕабыт МАРКОВ Егор Афанасьевич. Эһитиң 65 сааскын туолбутунан уонна Улуу Кыайы бырааһынныгынан эбэрдэлибит. Баһарабыт ыстаал доруобууһа, дьолу-соргуу, кырдыары билбэһэ күлэ-үөрэ сырыт.

Көргөһүг, оҕолоруг, Холмогоровтар.

х х х

Күндү көргөмүн, ийэбинити, эбэрибинэ медицинскай үлэ ветераны ТОСКИНА Мария Петровна 55 сааһын туолбутунан истинтик-истинни эбэрдэлибит. Биниги туспутугар истин кыһынныгыт, сылаас тапталгыт иһин бары баһыһаһа тиэрлэбит. Кырдыары билбэһэ үөрэ-көтө уһунук, дьоллоохтук оҕолорго уонна ыстаал курдук кытаанах доруобууһа баһарабыт.

Көргөһүг, оҕолоруг, күтүөтүг, сизинэриг.

Кэлиг саһа киһилэргэ!

«Палач» («Ленфильм» студия, «Русское видео» ПТХ, «Ладно» ПХ, иһин сериялаах), Туруорааччы-режиссер В. Сергеев хартыһа түөрт эр киһи атаһастаабыт дьахтара киһилэртэн көстөһөргө быһаарыммыт сюжетын психологическай философскай драма таһымыгар таһаарыт. Манна Н. Метлицкая, А. Соколов, Л. Гузеева, С. Салальская уо. д. а. соһуулар.

«Тысячелетие» (Англия). Киһини тардар, эриксизмти уһуллубут киһи тыһыһа сымдар, аһа дойдуну истэ-эһитэриг, кэра таптал тустарынан фильм үгүс көрөөччүгү түмэрэ саарбада суох. Киһи геройдара — профессор, чинчийэччи, атын пивидизацияттан кэлбитэр. Сүрүн оруола — биниэхэ «Коквой», «Вспышка» диэн ливэ-тэлэриг биллэбит Голливуд сулуһа Крис Кристофферсон.

«Герой Хирала» (Индия). Хирала диэн ыһылааһа — кинематограф уонна ыраһаар кыһа. Дьэ уонна дык-ти буолар: киһи түүлүгэр көрөр кырасаабысатын көрсө түһэр. Буолан бары ол Рупа — киноантриса! Ийэ-эһэри аһа дьон тапталара өрөгөйдүр диэри бэрт үгүс эһэһи туоруохха наада. Сүрүн оруолларга — Н. Шах, С. Капур, Д. Сахти.

Кэлиг көрүг бу киһилэргэ!

Киносеть дирекцията.

МАХТАНАБЫТ

Биргэ үлэллэр дьоммор — э-үүт комбинатын коллективтар, чутас ыалларбар, дьүөгэлэрбэр арабыт Соколов Виттор Петрович олбут марахан күнүгэр көмөһүт иһин ис сүрэхтэн махтанабыт.

Е. И. СОКОЛОВА.

Диринг орто оскуолатын 1984 сыллаахха Егоров Александр Афанасьевич аатыгар бериллэбит 182284 №-дөх аттестат сулбутунан дьингэ суоһунан аарыллар.

Дирингизэи агрошкола учууталлара уонна үөрэнэччилэрэ бу оскуоланы үөрэнэн бүтэрбит Газизова Ирада уонна XI кылаас үөрэнэччилэргэ Газизова Людба киһилэр таптыр аҕалара

ГАЗИЗОВ Ильдус Газизович

өлбүтүнэн диринг кутурданнын тиэрдэллэр.

Биргэ үөрэнэр табаарыһыгар Газизова Людба киһи таптыр аҕата

ГАЗИЗОВ Ильдус Газизович

өлбүтүнэн диринг кутурданнын биллэрбит.

Дирингизэи агрошкола XI «б» кылааһын үөрэнэччилэрэ,

Хатылы орто оскуолатын педагогическай коллектива, үөрэнэччилэрэ бу оскуола XI анал кылааһын үөрэнэччилэрэ

ПАВЛОВ Гена

өлбүтүнэн киһи төрөп-түтүгүг, аймахтарыгар диринг кутурданнын тиэрдэллэр.

Сибээс оройуоннааҕы уездын коллектива Ада дойдуну сэринни ветерана, сибээс систематыгар 30 сыл үлэ-эбэти сибээс Дирингизэи отделениетын начальнига

МИХАЙЛОВ Василий Васильевич

өлбүтүнэн бочуонньук чутас дьонугар кутурданнын тиэрдэр.

Сбербанк коллектива сбербанк кырдыаһа үлэһитэ, сэрин уонна үлэ ветерана

МИХАЙЛОВ Василий Васильевич

эмискэ ыалдьан өлбүтүнэн киһи аймахтарыгар, чутас дьонугар кутурданнын тиэрдэр.

Сэрин, үлэ ветераннын оройуоннааҕы советтара Холтово нэһилигэни олохтоого сэрин, үлэ ветерана

МИХАЙЛОВ Василий Васильевич

өлбүтүнэн бочуонньук оҕолоругар, сизинэриг кутурданнын биллэрэллэр.

Эрилик Эристин аатынан совхоз дирекцията, парткома, рабочкома уонна Холтово отделениетын совета Диринг бөһүөлэгин олохтоого, сэрин, үлэ ветерана, сибээс үтүөлээх үлэһитэ

МИХАЙЛОВ Василий Васильевич

марахан ырымыттан эмискэ өлбүтүнэн чутас дьонноругар диринг кутурданнын тиэрдэллэр.

Оройуоннааҕы киһи балыһа уонна Диринг участкай балыһатын коллективтара Диринг балыһатын педиатр-врачыгар Михайлова Васса Васильевна таптыр аҕата, сэрин, үлэ ветерана

МИХАЙЛОВ Василий Васильевич

өлбүтүнэн диринг кутурданнын тиэрдэллэр.

Райпотребсоюз бырабыһыһыһа, партийнай, профсоюзнай тарилтэлэрэ райпотребсоюз товарада Брызгаева Софья Васильевна киһи таптыр аҕата

МИХАЙЛОВ Василий Васильевич

эмискэ ыалдьан өлбүтүнэн диринг кутурданнын тиэрдэллэр.

Дирингизэи ытыктыр табаарыһыт, доҕорбут, сэрин, үлэ ветерана, сибээс үлэһити туйгуна

МИХАЙЛОВ Василий Васильевич

бу дьыл муус устар 28 күнүгэр 67 сааһыгар эмискэ ыалдьан өлбүтүг кутурданнын бочуонньук оҕолоругар, сизинэриг, чутас аймахтарыгар тиэрдэбит.

Табаарыстара, доҕотторо.

Редактор П. И. ПОПОВ.

НАШ АДРЕС: 678700, с. Чурапча, ул. Карла Маркса, 26 кв. ТЕЛЕФОНЫ: редактор—21-332, отдалы—21-263, общия—21-505.

Учредитель газеты «Сага олох» — районный Совет народных депутатов, соучредитель — райком КП РСФСР. Газета издается на якутском языке, выходит по вторникам, четвергам и субботам.

Индекс газеты 54967. Объем—1 усл. печ. лист. Тираж—4130.